



SYLLABUS

1. Puni naziv nastavnog predmeta:

Materijali I

2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:**3. Ciklus studija:**

I

4. Bodovna vrijednost ECTS:

5

5. Status nastavnog predmeta:

Obavezni

6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:

Nema

7. Ograničenja pristupa:

Studenti I godine studija Mašinskog fakulteta (I ciklus studija)

8. Trajanje / semest(a)r(i):

I

I

9. Sedmični broj kontakt sati i ukupno studentsko radno opterećenje na predmetu:

Semestar (1)	I	Semestar (2)	(za dvosemestralne predmete)	Opterećenje: (u satima)
9.1. Predavanja	3			Nastava: 45
9.2. Auditorne vježbe	1			Individualni rad: 95.3
9.3. Laboratorijske / praktične vježbe	0			Ukupno: 140.3

10. Fakultet:

Mašinski fakultet

11. Odsjek / Studijski program :

Proizvodno mašinstvo, Energetika i termo-fludini inženjeriing, Mehatronika

12. Nosilac nastavnog programa:

dr. sc. Jasmin Halilović, docent

13. Ciljevi nastavnog predmeta:

Ciljevi predmeta su da studenti, poslije odslušane teorijske nastave iz Materijala I, kao i maksimalnim angažovanjem kroz auditorne vježbe, postanu kompetentni u fundamentalnim oblastima mašinskih materijala i steknu odgovarajuće akademske vještine, a takođe razviju i kreativne sposobnosti i ovladaju specifičnim vještinama potrebnim za obavljanje

profesije. Studenti se upoznaju sa osnovnim vrstama materijala koji se koriste u mašinskom inženjerstvu, njihovom strukturu, svojstvima, primjeni i mogućnostima prerade i promjene njihovih hemijskih, fizičkih i tehnoloških svojstava.

14. Ishodi učenja:

Po uspješnom završetku ovog kursa, studenti bi trebalo da budu sposobljeni da:

- Za dati tip materijala (metal, keramika, polimer) identifikuju tip hemijske veze, kristalne strukture, svojstva
- Identifikuju česte greške u materijalima, kada se mogu pojaviti, i kako utiču na mehanička svojstva materijala
- Prepoznaju mehanizme kojima se mijenjaju mehanička svojstva materijala (deformacionog ojačavanja, rastvaranja, disperzionog ojačavanja, ...)
- Identifikuju faze i koncentracije, eutektičke, eutektoidne smjese i reakcije u dijagramima stanja komponenata koje se rastvaraju u čvrstom stanju - u potpunosti, djelimično, i koje se ne rastvaraju u potpunosti u čvrstom stanju, kao i prepoznavanje prostih mikrostruktura, i njihove uticaje na mehanička svojstva materijala
- Razumije zavisnost između mikrostrukture, dijagrama stanja Fe-Fe₃C odnosno Fe-FeC i mehaničkih karakteristika materijala
- Napravi razliku između čelika i gvožđa i definije oblasti njihove primjene
- Na osnovu zahtjevanih osobina čelika, izabere odgovarajuću termičku, odnosno, termohemijsku obradu
- Definiše svojstva i oblasti primjene obojenih materijala (Al, Cu, Mg, Ti, ...).
- Izvrši pravilno označavanje čelika i obojenih metala i legura.

15. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:

1. Uvodna predavanja o funkciji, značaju i izboru materijala u konstrukcijama
2. Atomska i kristalna građa metala
3. Legure i kristalna građa legura
4. Dijagrami stanja, dvokomponentni i trokomponentni sistemi
5. Elastična i plastična deformacija kristalnih tijela
6. Metalurgija metala i legura, gvožđa i čelici
7. Test I
8. Ravnotežni dijagram stanja Fe-Fe₃C i Fe-C
9. Uptonov dijagram i dijagrami razlaganja austenita (IR i KH dijagrami)
10. Termička obrada čelika
11. Termohemijska obrada čelika
12. Livena gvožđa i obojeni materijali: Al, Ti, Cu, Mg
13. Kompozitni materijali, tehnička keramika i polimerni materijali
14. Standardi - Označavanje čelika i obojenih metala i legura (JUS;DIN;EN)
15. Test II

16. Metode učenja:

Predavanja, auditorne vježbe i konsultacije.

- Predavanja uz upotrebu multimedijalnih sredstava, tehnika aktivnog učenja i uz aktivno učešće i diskusije studenata;
- Auditorne vježbe (računsko rješavanje zadataka) uz primjenu logičko-matematičkog stila učenja i konkretnog stečenog znanja i iskustva;
- Konsultacije (pet sati sedmično);

17. Objašnjenje o provjeri znanja:

Metode provjere znanja su: testovi, grafički rad i završni ispit.

- Testovi iz zadataka predstavljaju oblik kontinuiranih provjera u okviru kojih studenti rješavaju zadatke iz određenih oblasti. Tokom semestra studenti rješavaju 2 testa. Za svaki test student može osvojiti do 20 bodova, što ukupno čini maksimalno 40 bodova. Kako bi uspješno položio test student mora osvojiti minimalno 10 bodova iz svakog testa.
- Tokom semestra studenti dobijaju grafički rad koji se na kraju semestra kolovira kod predmetnog asistenta. Student na grafičkom radu može ostvariti maksimalno 10 bodova.
- Završni ispit student polaže pismeno/usmeno nakon prethodno ispunjenih uslova koji se odnose na redovno prisutvo i aktivnost na nastavi i auditornim vježbama, pri čemu može osvojiti maksimalno 45 bodova. Završni ispit se sastoji iz teorijskih pitanja. Kako bi uspješno položio završni ispit student mora osvojiti minimalno 23 boda.
Da bi student položio predmet mora ostvariti minimalno 54 kumulativna boda.

18. Težinski faktor provjere:

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita, kao što slijedi:

Predispitne obaveze

Prisutnost nastavi i vježbama 5

Grafički rad 10

Test I 20

Test II 20

Ukupno predispitne obaveze 55

Završni ispit 45

Ukupni maksimum 100

Bodovna skala za konačnu ocjenu je:

Ocjena	Opisno	Slovno/Bodovi
5 (pet)	Ne zadovoljava minimalne kriterije	F <54
6 (šest)	Zadovoljava minimalne kriterije	E 54-64
7 (sedam)	Općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima	D 65-74
8 (osam)	Prosječan, sa primjetnim greškama	C 75-84
9 (devet)	Iznad prosjeka, sa ponekom greškom	B 85-94
10 (deset)	Izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama	A 95-100

19. Obavezna literatura:

1. Dž. Kudumović.: "Materijali I", Mašinski fakultet, Tuzla 2010.
2. D. R. Askeland, P. P. Fulay, W. J. Wright.: "The science and engineering of materials", sixth edition, USA, 2011.
3. T. Matković, P. Matković, Lj. Slokar.: "Znanost o metalima - zbirka riješenih zadataka", Sisak, 2010.

20. Dopunska literatura:

1. M. Oruč, R. Sunulahpašić.: "Čelik i čelični liv - podjela i označavanje", Univerzitet u Zenici, 2008.

21. Internet web reference:

22. U primjeni od akademске godine:

2025/2026

23. Usvojen na sjednici NNV/UNV: